

海洋観測表 2026-04 熊野灘

和歌山県水産試験場

海域・年月		熊野灘 (檣野埼～梶取埼～駒埼)									E(沿岸定線調査)				2026(令和8)年		04月
St.No.		WE28	WE29	WE30	WE31	WE32	WE33	WE34	WE35	WE36							
緯度 N		33° 27.1'	33° 24.7'	33° 22.1'	33° 33.8'	33° 30.8'	33° 28.5'	33° 37.9'	33° 35.2'	33° 32.6'							
経度 E		135° 53.5'	135° 57.1'	136° 00.6'	135° 59.2'	136° 02.8'	136° 06.3'	136° 00.7'	136° 04.3'	136° 08.0'							
観測日		4月14日	4月14日	4月14日	4月14日	4月14日	4月14日	4月14日	4月14日	4月14日							
時分		10:10-10:18	10:40-11:02	11:19-XBT	15:22-15:33	12:51-13:05	12:08-XBT	14:49-14:54	14:11-14:23	13:35-13:48							
水 温 ℃	0 m	18.9	20.4	22.4	17.6	17.6	17.8	17.9	17.6	17.8							
	10 m	18.74	21.27	22.43	16.81	16.78	17.02	17.05	17.02	16.68							
	20 m	17.57	20.57	22.41	16.20	16.46	16.75	15.97	15.78	16.12							
	30 m	16.22	20.15	21.61	15.72	16.28	16.65	15.59	15.18	15.36							
	50 m	15.21	18.86	20.49	14.86	15.09	15.55	14.58	14.73	14.50							
	75 m	14.31	17.23	18.82	14.28	14.01	13.74	13.92	14.04	13.98							
	100 m	13.63	16.28	17.69	13.06	12.89	13.03		12.99	12.95							
	125 m	12.90	13.77	15.78	12.55	12.55	12.42		12.15	11.81							
	150 m	12.05	12.46	15.20	11.57	11.73	11.54		11.32	11.01							
	200 m	10.62	10.56	10.94	10.68	10.45	10.35		10.40	10.31							
	250 m		9.80	10.37	9.62	9.59	9.10		9.50	9.47							
	300 m		8.66	8.94	9.02	8.50	8.29		8.80	8.78							
	350 m		8.09	8.26	8.40	7.63	7.69		8.07	8.00							
400 m		7.27	7.08	8.40	7.09	6.97		7.32	7.24								
最深観測水深(m)		218	401	476	366	408	476	92	408	408							
最深層水温(℃)		10.34	7.26	6.19	8.05	6.99	6.28	13.28	7.29	7.19							
塩 分	0 m	34.48	34.51	34.54	34.14	34.28	34.06	33.42	34.45	34.13							
	10 m	34.54	34.59		34.24	34.33		34.28	34.52	34.32							
	20 m	34.47	34.57		34.32	34.32		34.33	34.53	34.40							
	30 m	34.46	34.57		34.37	34.44		34.45	34.53	34.50							
	50 m	34.50	34.57		34.51	34.52		34.53	34.54	34.54							
	75 m	34.53	34.56		34.53	34.49		34.51	34.52	34.53							
	100 m	34.50	34.53		34.45	34.47			34.47	34.47							
	125 m	34.46	34.46		34.44	34.45			34.42	34.40							
	150 m	34.41	34.44		34.39	34.39			34.37	34.36							
	200 m	34.34	34.33		34.35	34.32			34.33	34.33							
	250 m		34.31		34.30	34.30			34.30	34.30							
	300 m		34.28		34.29	34.27			34.28	34.28							
	350 m		34.27		34.27	34.26			34.26	34.26							
400 m		34.25		34.26	34.26			34.26	34.26								
最深観測水深(m)		218	401	476	366	408	476	92	408	408							
最深層塩分		34.33	34.25		34.26	34.26		34.48	34.26	34.25							
海深(m)		239	942	1650	422	1159	1484	101	914	1446							
流 向 ・ 流 速	10 m	96° 0.5'	89° 2.0'	88° 1.8'	120° 0.2'	106° 0.2'	81° 0.5'	138° -	297° 0.4'	44° 0.1'							
	50 m	212° 0.3'	85° 1.6'	90° 1.8'	158° 0.1'	231° 0.2'	99° 0.3'	211° 0.1'	290° 0.3'	272° 0.1'							
	100 m	76° 1.0'	89° 0.7'	89° 1.4'	172° 0.2'	253° 0.2'	112° 0.1'	46° 0.4'	318° 0.3'	7° 0.1'							
	* m																
水色・透明度(m)		4・17	3・15	3・18	5・8	5・8	5・6	5・6	5・7	5・8							
波浪・うねり		2・3	3・3	3・3	2・2	2・2	2・3	2・2	2・2	2・3							
風向・風力		NE・4	ENE・5	NE・5	NE・4	ENE・4	NE・4	NNE・3	NE・3	NE・3							
気温(℃)		17.6	17.7	18.2	17.8	17.5	17.3	17.5	17.3	17.3							
雲形・雲量		St・10	St・10	St・10	St・10	Sc・10	St・10	St・10	St・10	St・10							
天気		c	c	c	c	c	c	c	c	c							
気圧(hPa)		1015.4	1015.3	1015.1	1013.7	1014.1	1014.8	1014.1	1014.0	1014.0							

※ 0m水温はバケツ採水で測温。
 ※ 0m塩分は表層連続観測装置によるもの。